

**LEFAPHA LA THUTO LA GAUTENG
HLAHLOBO YA MAKGAOLAKGANG**

**SESOTHO PUO YA LAPENG
BOEMO BO PHAHAMENG
(Pampiri ya Pele)**

NAKO: dihora tse 2½

MATSHWAO: 100

DITAELO:

- Pampiri ena e na le dikarolo tse tharo A, B le C.
- Araba dipotso kaofela.
- Ha o arabu dipotso hlokomela matshwao ao ho fanweng ka ona.
- Fana ka mosebetsi o makgethe le mongolo o bonahalang.

**KAROLO YA A
TEKOKUTLWISISO**

POTSO 1

Bala seratswana se latelang o tlo tsebe ho arabu dipotso tse tla latela.

Kgele! Ba tlosana lekwatakwata, ha kubella le role monna a qela ho leoto. A hla a matha sa mmutla wa dithota. Lerata, molodi wa lethala la dikulo ha di ntse di mo feta le medidietsane ya basadi ba neng ba eme matlotlosya ba shebeletse ha banna ba nkqisetsana mahafi tsa mo kopanya hlooho, tsa mmaka mateebé. A matha la Ntshwekge. Samadula o itse ka re o a tiisa empa Mthethwa a mo fahlha ka lerole a mosiya le letsohwana la hempe le ileng la salla ha ba ntse ba hulana ba isana hodimo le tlase. Mthethwa o ne a sa mathe o ne a papaela, potlolomente yona a e kgwaetse ka lehafing a re ke moshwa bo tshwerwe. Le tsona dinya lasi tsa motse di itse di leka ho mo tshwara empa tsa polela ka thoko ho seotlo. Eitse ha a fihla lapeng a bula lehlafi ka sefuba a tjekeltsa potlolomente hodima moab. Ya re moo Mmatshokolo a reng o tla botsa hore molato keng, a be a se a betsehle jwalo ka kulo. Mosadi a tseba hore ditaba di mosenekeng, jwale di jana maro ntja tsa setsomi. A tlola matjato a pata potlolomente eo kgotjheletsaneng e lefifi.

Eitse ha a reteleha, a re ptjangptjang le poho ya kgothu, seqhenqa sa monna se botsho ba dipitsa, meno e le mekwetsepe athe dinko tsona e le mahaha. Le lebe letsopa ruri, lona letsukunyepe sebele. "Mosadi potlolomente e soootho e mabantaa a mabedi e kae?" O botsa jwalo a kgaruma, a swentse ka mahlong makopo ana a hae e ka letwepe la masumu athe botsho bona bo benya ke kgalefo. Ya re ha Mmatshokolo a re o tla arabu a mo kwala molomo ka setebele a mo kgenola meno a mabedi a kapele. Ha Mmatshokolo a ntse a tshwela bobete ya boela ya puruma tau ya dikgwa." Mosadi ke re potlolomente e soootho e mabantaa a mabedi e kae?" Mmatshokolo a qetela ka pelong hore ha e le ho mmolella teng setsweng ke hole hobane ha a ne a ka etsa jwalo Mthethwa o ne a tla mo fapanya le pula, o ne a tla aparelwa ke bolele.

Ke ho teneha, Samadula a mmona ka tshepe hloohong a ba a re sihla! A mo felehetsa ka dieta dikgopong a mo siya a tjapaletse. A hlapanya hore ha a ka mmona letjhoba le tla lala phoka. Ho e na le hore batho ba thibe, banna ba motse ba iphapanya jwale ka beng ba difariki ya ka ha ho letho le etsahalang athe bophepheletsane, bomarata e lwele bona ba hla ba besetsa hlaha ba re Samadula a tise letsogo ho feta etswe Mmatshokolo ke moikgo homosi ya sa tsotelleng batho ba bang.

Ha tsena di etsahala Mthethwa o ne a ipatile hara masimo a poone a lekgaba le letalana, mofufutso e le diphororo pelo yona eka e tla phunya sefuba. O ne a tseba hantle hore ha Samadula a ka mmona o tla mo thunya ka ho panya ha leihlo. Ebe bonkeka ba tseka eng hona potlololmente ena e batwang hakana e tshetse eng? Meharo ya tjhelete ke sona sesosa. Banna bara ba babedi e ne e le diya thoteng di bapile, ba ntshana se inong le ho tshepana. E ne e le dilabme, dira tsa mapolesa tse tlatlapang dibanka, mabenkele a mabenyanne, dikgwebo tsa taemane le tsona dikgwebo tse kgolo. Ho bona tjhankane e ne e le lehae la bobedi hobane ba ne batswa ba kena ka baka la diketso tsena tsa bona. Boshodu bo ne bo le mading a bona. Mekola e ne e ile ya tlatlapa banka bokgothokgotho ba tjhelete mme ba ipha dimenyane. Mthethwa a kenwa ke moyo o mobe wa ho qhekanyetsa enwa motswalle wa hae. A ipolella hore ho e na le ho arolelana tjhelete eo, setswalle se ka mpa sa fela. O ile a hlotha potlololmente matsohong a Samadula a nto epela moomo fatshe. Ruri Basotho ba fela ba nepile ha ba re moloi ha a mele ditshiba hoba hoja Samadula a ne a tseba seo enwa motswalle wa hae a se reileng a ka be a mo lohetse mano.

Mashodu ke batho ba makatsang hobane le ha ba etsa mosebetsi ona wa bona o mobe, ha ba tshepane, ba rerefana bobe le ho tswana ka tlase. Ha ba sa bolayane ba a tshwarisana moo feela motho wa teng a habileng ho ja a le mong. Ha e le moo Samadula le Mthethwa ba se ba lwantshana ha se hona ho hloka botshepehi mothong?

- | | | |
|-----|--|-----|
| 1.1 | Ke mantswe afe serapeng sa pele a hlilosang hore banna bana ba babedi ba ne ba lelekisana? | (2) |
| 1.2 | Na Mmatshokolo o ile a fumana sebaka sa ho botsa monnae se etsahalang?
Tiisa karabo ya hao ka ho qotsa mantswe a tswang serapeng. | (2) |
| 1.3 | Mmatshokolo o ile a pata potlololmente kae? | (2) |
| 1.4 | Monna wa Mmatshokolo e ne e le mang? | (1) |
| 1.5 | Sesosa sa ntwa ke sefe? | (1) |
| 1.6 | Ha Samadula a ntse a teteka Mmatshokolo banna ba motse ba ile ba etsang?
Mthethwa yena o ne a le kae? | (2) |
| 1.7 | Ke hobaneng ha bomarata-e-lwele ba ne ba besetsa hlaha? | (2) |
| 1.8 | Fana ka dibaka tse PEDi tseo Samadula le Mthethwa ba neng ba di tlatlapa. | (2) |

- 1.9 Ke lentswe lefe serapeng sa bobedi le hhalosang hore Samadula e ne e le motho e mobe haholo? (2)
- 1.10 Serapeng sa bobedi ke kano efe eo Samadula a ileng a e etsa ha a ka bona Mthethwa? (2)
- 1.11 Ho ya ka wena sesosa sa ho tlatlapa dibanka ke sefe? (2)
- 1.12 Fana ka mahlalosonngwe a mabitso ana a tswang serapeng.
- 1.12.1 lemati (1)
 1.12.2 ntja (1)
- 1.13 Hhalosa se bolelwang
- 1.13.1 ditaba di mosenekeng (1)
 1.13.2 di jana maro ntja tsa setsomi (1)
 1.13.3 di ya thoteng di bapile (1)
 1.13.4 ho polela ka thoko ho seotlo. (1)
- 1.14 Ke mokgabiso ofe wa puo o sebedisitsweng moo:
- 1.14.1 mofufutso e le diphororo (1)
 1.14.2 a matha sa mmutfila wa dithota. (1)
- 1.15 Na Samadula o ne a tseba seo motswalle wa hae a se rerileng? Tiisa karabo ya hao ka ho qolla mola seratswaneng. (2)

MATSHWAO A KAROLO YA A: [30]

**KAROLO YA B
KAKARETSO**

POTSO 2

ELA TSE LATELANG HLOKO:

- Bala seratswana se latelang o ntano se akaretsa ka dintlha tse SUPILENG.
- Mohlahlobuwa a ngole ka mokgwa wa moqoqo ka mantswe a sa feteng 110.
- Mohlahlobuwa o tla abelwa matshwao ha a a ngola ka mantswe a hae a sa qotse seratswana se le jwalo.
- Qetellong ya kakaretso ya hao bontsha palo ya mantswe ao o a sebedisitseng.

Hoba ba fihele bodibeng, hona moo ho phelang kganyapa morena wa madiba, Mabophe eleng lona lebitso la nkgekge enwa, a tjhesa ditlakala tsa hae a kubetsa. Hoba a qete tshole a laela Mohale ho kena bodibeng hore morena wa madiba a tle a mo nyeke. Hang ha biloha mohodi o matla o ikentseng lerus le lesweu o feleheditsweng ke moyo o batang le ho feta wa mariha. Metsi a biloha a ipopa maqhubu mme ha utlwahala mehoo e kang ya dithotsela. Mmane wa tlola lehodimo ka lehare lai! tseke! Ha nto utlwahala lethwatharathwara la maru lehodimo le sele. Mahlo a Mohale a tjhwatjhwasesla a tlala dikeledi, meriri ya re shwababa.

Nakong ena Mohale o ne a sa hothomele empa a tlakasela. Pelo e otla ka sekgahla se tshabehang hoo o neng o ka tisa hore e tla phunya sefuba. Ha tsena di etsahala, mehopolo ya hae e ne e mo fa hore kajeno ke la ho qetela. O ne a bona hantle hore a keke a tswa moo a phela. Kaha ntatae a ne a mo laile ka thata, a iteta sefuba le ha a ntse a bona mehlolo ena. A sa tshohile jwalo a bona ho hlaha sebatahadi se hlooho di pedi ka maleme a tswang malakabe a mollo. A hwama, a bipetsana mme moo a reng o tla hweletsa, sa be se se ikgarile ka yena sebata sa madibase mo nyeka ho tloha hloohong ho ya tswa maotong. Ha se ntse se mo nyeka jwalo, moyo wa sona o batang o ne o nkga phu! Nakong ena Mohale o ne a shwele lefu le lenyenyan, a sa phefomoloh le ho phefomoloha.

Ntatae Hlephe le ngaka Mabophe ba ne ba emeletse thokwana ba tadimile ka leihlo le ntjhotjho hore mosharyana a se fose ditaelo. Hoba kganyapa ena e boele kweetseng moo e phelang teng, mohodi wane o neng o ipopile o iphetotse lerus le lesweu, mehoo ya dithotsela le moyo wane o batang tsa nyamela. Lehodimo la boela la hlaka. Mabophe o ile a laela Mohale hore a tswe bodibeng hore a tsebe ho mo phatsa. O ile a mmeha ditlhaka tse pedi phatleng hore ho se be le motho ya tla pheha kgobe le yena mme ba mo shebang ka mahlong ba sehwe le letsalo ba tabanye mahlo jwale ka ntja e utswitseng mahe. A mmeha tse pedi sefubeng hore a be sebete a tsebe ho sututsa ntwa ka sefuba a nto mmeha tse ding manonyeletsong a letsoho le letona hore a tsebe ho hlaba ka lerumo. Bona e ne e le boloi boo ntatae a neng a bo rata. Pelo ya hae e ne e le tshweu ha a bona tsena di etsahala a re jwale mora o tla anya kgonong, a mo futse ka mekgwa le diketso. Ntatae o ne a tseba hore o jala peo e tla beha ditholwana tse jwang mohla e metseng.

Basotho ba re e mafi ha e itswale empa mona Hlephe o ne a itswetse. Mora o ne a futsitse lebitso la hae hobane e ne e le mohale wa sebele. Thaka tsa hae di ne di motshaba lebekebeke. Le ha e ne e le mohale jwalo, o ne a se leqhoko, a sa e late latailana. E ne e le motho wa kgotsa ya nang le pelo ya botho a sireletsa ba fokolang. O ne a dumela hore dikgoka le ntwa ha di ahe mme motse ho aha wa morapedi.

MATSHWAO A KAROLO YA B:

[10]

**KAROLO YA C
TSHEBEDISO YA PUO**

POTSO 3

Bala seratswana se latelang o ntano araba dipotso tse tla se latela.

Atjhe! Ruri ke hlotswe, ke hlapetse matsheong. Batho **ba** lahlile setho le botho **ba** bona. Mosotho o boletse ha a re ho hlolwa ha monna ha se ho senyetsa borikgwe. Kajeno sethepu se a nyefwlwa, se ilwa sekgethe. Ha e le taba ya mahetlathebe yona e qheletswe matjoing ka hore ke boqaba. Le ha e mong wa basadi ba mahetlathebe a ka ikela masihlwane, o ne a robala ka kgotsa hobane banaba hae ba ne ba ta sala ba hlokomelwa ke erwa ngwanab. Lebaka-baka ke kgahlamelo le tthusumetso ya baditjhaba. Basadi **ba** mehleng ena ba rutehile mme ba ikemetse ka hohle-hohle. Tswelopele e mentse mekgwa le meetlo ya rona.

Mehleng ya boholo-holo bana ba ne basa ithere mme ngwanana a iphumane a nyetswe ke letsukunyepe sebele. O ne a tla reng hobane a ne a **kobela** molao wa batswadi. Tjhobediso le yona e batlae nyametse hobane ditokelo tsa basadi di nketswe hodimo ho feta meetlo ya boholo-holo. Dintho di fetohile mme di fetoha jwalo di hohola setho le botho ba rona.

Letsibolo, yena ngwana wa matshwakatha e ne e le ntho ya bohlokwa. E ne e le motlotlo ha ngwanana a nyalwa a sa ka a robeha lengole. Kajeno le dipollwane tse ntseng di ikanya menwana tsa banana ba esong ho nyalwe ba kgaba ka bana. Bontata bana bao ke bashanyananyana ba ntseng ba phumulwa mamina.

Metseng ya ditropo ke mehau feela. Banana ba tsamaya ba hlahlabaditse matswele, dirotswana lepheshepheshe, mekgubu ba e behile lepalapaleng. Ha ba sa tlola phepa le ho tena thethana. Bana ha ba sa hlompha mmele ya bona ba iphethotse kgotshwane baditjhaba ba iqabola ka bona. Ha ke a phoqeha le kgale, hobane eitse ke kgalema ngwana a ntojodietsa a mpolella masa-a-kokometse.

3.1 Bala polelo ena o ntano araba dipotso tse e latelang:

Tswelopele e mentse mekgwa le meetlo ya rona.

3.1.1 Isa polelo ena ho boetsuwa.

(2)

3.1.2 Boela o e ise ho lekgathe lejwale.

(2)

- 3.2 Bolela mabitso a mahokedi a ntshofaditsweng.
- 3.2.1 **ba** lahlile. (1)
 - 3.2.2 **ba** bona. (1)
 - 3.2.3 **ba** mehleng. (1)
- 3.3 Sebedisa mabitso ana dipolelong e le mahlalosi a tulo/sebaka.
- 3.3.1 ditoropo (2)
 - 3.3.2 lepalapala. (2)
- 3.4 Ke mekgabiso efe ya puo e sebedisitsweng dipolelong tsena.
- 3.4.1 ho ya masihlwane (1)
 - 3.4.2 ha ke a phoqeha le kgale. (1)
- 3.5 Nyenyefatsa mabitso a latelang o be o a sebedise dipolelong tsa hao.
- 3.5.1 metse (2)
 - 3.5.2 lengole. (2)
- 3.6 Sebedisa mantswe ana a latelang dipolelong tsa hao tse pedi ho hlahisa meelelo e mmedi e fapaneng.
- 3.6.1 setho (2)
 - 3.6.2 tena (2)
- 3.7 Fana ka lentswe le le leng le hlahosang dipolelo tsena.
- 3.7.1 Monna ya nyetseng basadi ba fetang bobedi ho thwe o nyetse..... (1)
 - 3.7.2 Bana ba motho ba nyetsweng ke monna a le mong ba bitswa..... (1)
 - 3.7.3 Ho nyala mosadi ka kgang ke ho..... (1)
 - 3.7.4 Ngwana wa pele ka lapeng ke..... (1)

[25]

POTSO 4

Bala seratswana se latelang ebe o arab a dipotso tse botsitsweng

Sebolai o bohale haholo ebile ke monna ya nang le nnene. Atha ha e le morae Thabo yena o na le tjhelete. Ke ka hoo a reng banana ba mehleng ena ha ba sa pheha jwale ka bomma bona empa ke matawa hobane ba nwajwale ka bontata bona. Ba tla pheha jwang hobane ba tsohella sepotong ka dithoko, manala ona a le malelele ho feta mekwebe ya mokoko wa leqheku. Meomo e meputswa e mfophodi ya metsi ao a sa tsebeng hore o teana kae le ona hobane ho se pula e neleng. Ke nnene hore ngwana lekgag la o tsamaya ka lekeke jwale ka mmae hobane baradi ba iona ba antse kgonong

4.1 Fana ka ditho tsa puo tse sehetsweng mela ka tlase.

4.1.1 meomo e meputswa..... (1)

4.1.2 mekwebe ya mokoko wa leqheku..... (1)

4.2 Bala polelo ena o ntano arab a dipotso tse itshetlehileng ho yona.

Banana ba mehleng ena ha ba sa pheha jwale ka bomma bona.

4.2.1 Fetolela polelo ena ho temekiso ya tumelo. (2)

4.2.2 Boela o ise polelo ena ho sekao-kgoneho. (2)

4.3 Hlalosa se bolelwang ha ho thwe.

4.3.1 Ngwana wa lekgala o tsamaya ka lekeke jwalo ka mmae. (2)

4.3.2 Ba antse kgonong (2)

4.4 Sebedisa makopanyi ana dipolelong tseo o iketseditseng tsona.

4.4.1 empa (1)

4.4.2 hobane (1)

4.5 Bolela mofuta wa leba o sebedisitsweng dipolelong tse sehetsweng mola ka tlase.

4.5.1 Banana ke matawa (1)

4.5.2 Thabo o na le tjhelete (1)

4.5.3 Sebolai o bohale (1)

[15]

**POTSO 5
TOKISO YA DIPHOSO.**

[40]

Bala seratswana se latelang o ntano se ngololla empa o lokisitse diphoso tse kang tsa mopeleto o fosahetseng, matshwao a puo, puo e fosahetseng le diphoso ka kakaretso.

E itse hang ha Sebolelo a fitlha ra utlwa ka ditsebeng ho re ngwana Rangwane tefo o fihlile. Re tsibile ka spiti hore Disebo o ibolaile aba a bolaya le tjhom i ya hae. Kgale ke mobona hore ha a di jdla ho di hadika empa tseo kao fela ke diyabanna, dikgolo tsona di sa tla. Mama wa hae o i   a ihlohlora ho sa kganya. Le ba je le bona ban a le dipile rona re tla shebelela ha kgwale e kgiba. kgele, Ha o sa tsebe ntho ena e bi  wang motho, kwala molomu wa hao hobane o tla kena matatheng.

[20]

MATSHWAO A KAROLO YA C:

[60]

MATSHWAO KAOFELA:

100